




Nga ካዋה wa mmbo na tsikidzi, phukha dza ደካ dzo mbo
di fhelelwa nga mađi.


Dza sedza hothe fhedzi dza sa wane tshithu.



Dza kuvhangana uri dzi wane tshipiringululi tsha thaidzo dzadzo. Phukha dzo^{the} dza ḳa muṭanganoni, nga nn̄da ha Phunguhwe.


Phunguhwe ya ri, "Ndi nga ya hani muṭanganoni na zwibode zwi nukhaho?"

Hezwi zwa sinyusa dziṅwe phukha.



Muṭanganoni, phukha dza tendelana uri dzi ḋo bwa tthisima.


Phala, murangaphanda ya ri, "Tthisima tshashu tshi ḋo tsela fhasi fhasi nahone tsha aṭama. Musi tshi tshi ḋala, ri nga si fhelelwe nga mađi."



Dzo vha dzi tshi khou imba na u tshina musi dzi tshi khou sielisana u bwa tthisima.


Mafheleloni, mađi a phula nahone tthisima tsha ḡala mađi.

Dzo vha dzo takala nga maända. Dzo vha dzi sa athu nwa mađi a ḡifhelelaho na o kunaho u fana na haya.



Liñwe ḫuvha, phukha dza vhona uri hu na muthu ane a
khou tshikafhadza mađi adzo.


Dza sielisana u linda tshisima.



Musi Muvhuqa wo linda tshisima, Phunguhwe ya qa na thambo yayo ine ya fhufha ngayo.

"Ni khou ita mini hafha?" hu vhudzisa Phunguhwe.


"Ndi khou linda maqhi ashu," hu fhindula Muvhuqa.



Phunguhwe ya humbela Muvhuča uri u tambe nayo.

Vha sielisana musi vha tshi khou vhofhana.


Mutambo wo vha u tshi katela uri mutambi a bonye mačo
musi a tshi khou vhofhiwa nga thambo, a vhale u swika kha
tshigidi, nga murahu a vule mačo awe. Muvhuča wa tenda.



Muvhu \ddot{u} da wa vhofha Phunguhwe ya thoma u vhala u swika kha tshigidi. Muvhu \ddot{u} da wa i vhofholola.

Nga murahu, Phunguhwe ya vhofha Muvhu \ddot{u} da, wa vala ma \ddot{o} , wa thoma u vhala.


Phunguhwe ya nwa ma \ddot{o} i a tshisima na u bambela. Nga murahu, Phunguhwe ya ka ma \ddot{o} i ya $\ddot{\tau}$ uwa.



Muvhuđa wa fhedza u vhala nahone musi u tshi vula mađo.

Phunguhwe yo vha i siho.


Muvhuđa wa vhidzelela dzińwe phuka uri dzi de dzi u
vhofholole.



Phukha dzoꝝthe dza bvela phanda dici tshi sielisana u linda
tthisima, fhedzi dzoꝝthe dza balelwa u fara Phunguhwe.

Tshibode tsha ri, "Irini ndi linde." Zwiñwe zwipuka zwa
humbula uri, "Tshibode a si phukha yo thanyaho kana yo no
kona u gidima."


Tshibode tsha nupela tthisimani uri tshi lindele Phunguhwe.



Musi Phunguhwe i tshi swika, ya humbula uri, "A huna muthu o lindaho hafha!"

Musi i tshi nwa, ya pfa i tshi lumiwa kha ning. Nga murahu ya kokodzelwa ngomu mađini!

Phunguhwe yo lingedza u shavha, fhedzi tshibode tsha tou farelela. "Idani, ndo mu fara!" Tshibode tsha huwelela.



Phukha dza ḥa dza vhofha Phunguhwe. Tshibode tsha amba na Phunguhwe, "Wo ri khakhela roṭhe. Tshigwevho tshau ndi u ḥanzwa ḥayo dzashu."

Phukha dzoṭhe dza renda Tshibode sa muhali wadzo.

U bva nga ḥeneṭo ḥuvha, phukha dzo takalela u nwa mađi o kunaho hu si na dinani.